



UNIVERZITET U SARAJEVU – PEDAGOŠKI FAKULTET  
OPIS predmeta

Obrazac SP2

Stranica 1 od 3

<b>Šifra predmeta:</b> PEF KTO 402	<b>Naziv predmeta:</b> METODIKA NASTAVE TEHNIČKOG ODGOJA III				
<b>Ciklus:</b> I	<b>Godina:</b> IV	<b>Semestar:</b> VII	<b>Broj ECTS kredita:</b> 5		
<b>Status:</b> Obavezni		<b>Ukupan broj sati:</b> 1+2+1 (15+30+15=60) Predavanja: 1 (15 sati) Vježbe: 2 (30 sati) Profesionalna (metodička) praksa: 1 (15 sati)			
<b>Učesnici u nastavi</b>	<b>Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada/predmet:</b> Doc.dr. Safet Velić				
<b>Preduslov za upis:</b>	Metodika nastave tehničkog odgoja II				
<b>Cilj (ciljevi) predmeta:</b>	Ospozljavanje studenta za budućeg kreativnog i savremenog nastavnika u školi. Sticanje znanja i samopouzdanja studenata u praktičnoj realizaciji nastave putem predavanja, vježbi i metodičke prakse.				
<b>Tematske jedinice:</b> <i>(po potrebi plan izvođenja po sedmiciama se utvrđuje uvažavajući specifičnosti organizacionih jedinica)</i>	<b>1. PRIPREMA NASTAVNIKA ZA IZVOĐENJE NASTAVE</b> 1.1. GLOBALNI PLAN RADA 1.2. OPERATIVNI PLAN RADA 1.3. PRIPREMA NASTAVE 1.4. PRIPREMANJE NASTAVNIKA, NASTAVNIH SREDSTAVA I PRIPREMANJE UČENIKA <b>2. ORGANIZACIJA NASTAVE TEHNIČKE KULTURE</b> 2.1. RAZREDNO - PREDMETNI I ČASOVNI SISTEM ORGANIZACIJE NASTAVE 2.2. TIPOVI NASTAVNIH ČASOVA 2.3. STRUKTURA NASTAVNOG ČASA 2.4. VREMENSKA ORGANIZACIJA NASTAVE <b>3. KABINET ZA TEHNIČKU KULTURU</b> 3.1. ORGANIZACIJA RADA U KABINETIMA ZA TEHNIČKU KULTURU 3.2. ZAHTJEVI KOJE TREBA DA ZADOVOLJI KABINET ZA TEHNIČKU KULTURU 3.3. OPREMANJE UNIVERZALNOG KABINETA ZA TEHNIČKU KULTURU 3.4. OPREMLJENOST KABINETA ZA TEHNIČKU KULTURU, ALATOM, PRIBOROM, MAŠINAMA I APARATIMA 3.5. TEHNIČKA ZAŠTITA UČENIKA PRI RADU U KABINETU ZA TEHNIČKU KULTURU				
<b>Ishodi učenja:</b>	<b>Znanje:</b> Upoznavanje studenata s načinom planiranje i pripremanja nastave, dokumentacije, nastavnika, učenika i nastavnih sredstava. Usvajanje osnovnih znanja o organizaciji rada u kabinetu za tehničku kulturu. <b>Vještine:</b> Sposobnost primjena usvojenih znanja pisanja priprema i tematskog pripremanja, primjena stečenih znanja o pravilnoj manipulaciji alatom i priborom i obrazlaganje najadekvatnije primjene raznih alata u samostalnoj izradi originalnih predmeta. <b>Kompetencije:</b> Sposobnost primjene usvojenih znanja, vještina				

	<p>i personalnih, socijalnih i metodoloških sposobnosti, na radnom mjestu ili tokom učenja, kao i u privatnom i profesionalnom razvoju. Formiranje pozitivne ličnosti i karaktera, razvijanje opće kulture, proširivanje vlastitih afiniteta i ljubavi prema važnom segmentu ljudskog života, razvijanje kulture ponašanja u radu, poboljšavanje komunikacije studenata i prihvatanje drugaćijeg mišljenja kroz grupni rad, razvijanje osjećaja za estetiku, formiranje racionalnih i ekonomičnih razmišljanja, svjesnost o značaju Metodike radi uspješnog obavljanja budućeg poziva. Osim navedenih studenti stiču i sljedeće kompetencije: sistematiziranje tehničkih znanja uz korištenje tehničkih termina; ispoljavanje pozitivnog odnosa prema tehnicima i želje za praćenjem naučno-tehničkih dostignuća, pokazivanje zainteresovanosti i ljubavi prema tehnicima, svjesnost o značaju i potrebi tehnike u životu, korištenje prethodnih tehničkih iskustava i termina u daljem učenju, ispoljavanje pozitivnog odnosa prema tehnicima i želje za praćenje naučno-tehničkih dostignuća, razvijanje pozitivnog stava i odnosa prema radu.</p> <p>U okviru profesionalne (metodičke) prakse iz ovog predmeta studenti razvijaju svoje radne navike, inventivnost, spremnost, a takođe se navikavaju na timski rad i usvajaju navika koje su vezane za racionalno trošenje materijala, energije i vremena, osjećaj za čuvanje alata, opreme i drugih materijalnih dobara, očuvanje životne sredine, elemente tehničke zaštite na radu i sl. Uporedo s tim, kroz aktivnosti u okviru metodike nastave tehničkog ogoja potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika, fizika, hemija, kultura življjenja, biologija..., pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u metodici nastave tehničkog odgoja omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno.</p>
<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Obrada teoretskih sadržaja, rasprave o problemima, rad u grupama i realizacija metodičke prakse će se realizovati kroz sljedeće metode:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Verbalne</b> (<i>metoda usmenog izlaganja, koja može biti u vidu:monologa i dijaloga</i>)</li> <li>2. <b>Dokumentacione</b> (<i>udžbenici, pomoćna literatura...</i>)</li> <li>3. <b>Demonstracione</b> (<i>demonstracija rada na mašinama i uređajima za obradu metala i drugih materijala, demonstracija rukovanja tehničkim sredstvima, demonstracija rukovanja priborom i alatom za obradu materijala, strategija učenja prema modelu-demonstracija modela, demonstracija uzoraka alata, zbirki, maketa i različitih materijala, videodemonstracije i sl., demonstracija crteža, šema, skica, slika, fotografija, grafikona, dijagrama, tabela, aplikacija...</i>)</li> <li>4. <b>Metode grafičkih radova</b> (<i>metoda crtanja,</i>)</li> <li>5. <b>Metode praktičnog rada,</b></li> <li>6. <b>Laboratorijsko-eksperimentalne metode</b></li> </ol>
<b>Metode provjere znanja sa strukturonim ocjene<sup>1</sup>:</b>	<b>Pismena i praktična provjera znanja</b> (dva parcijalna i završni ispit i realizacija tri nastavna časa, dva u sklopu vježbi i jedan u školi)
<b>Literatura<sup>2</sup>:</b>	<b>Obavezna:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Velić, S. &amp; Papić, S. (2020): <i>Metodika nastave tehničke kulture 1</i>, Sarajevo: Pedagoški fakultet u Sarajevu</li> <li>- Stojanović, B. (1995): <i>Metodika nastave tehničkog obrazovanja</i>,</li> </ul>

<sup>1</sup> Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije početka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.4 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

<sup>2</sup> Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i druge preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaze ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

- Hadžihasanović, H. & Cvijetinović, M. (2000): *Metodički praktikum za tehnički odgoj*, II izdanje, Tuzla: Filozofski fakultet
- Milat, J. (1990): *Teorijske osnove metodike politehničkog osposobljavanja*, Zagreb

**Dopunska:**

- Hadžihasanović, H. (1976): *Didaktičko-metodički prilozi nastavi tehničkog vaspitanja i obrazovanja*, Sarajevo: Svetlost
- Radašin, V. (1982): *Metodika nastave osnovi tehnike u osnovnoj školi*, Beograd: ZUNS
- Poljak, V. (1968): *Praktični radovi u školama*, Zagreb: Tehnička knjiga
- Stevanović, M. (1998): *Didaktika*, Tuzla
- Bognar, L. & Matijević, M. (1993): *Didaktika*, Zagreb: Školska knjiga